

Motjhehi wa Ditlhapi

Sesotho

Mohato

3A



Elias Makhapa



Medumo

hl, tlh

Poeletso

nk, nt

Motjhehi wa Ditlhapi

Sesotho

Mohato: 3A

ISBN: 978-1-77981-668-9


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Ntibile Zonke

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.




Motjhehi wa Ditlhapi



Elias Makhapa

Letamo la Dihlabeng le tumme ka ditlhapi tse monate. Letamo lena le ratwa haholo ke batjhehi ba ditlhapi. Letamo la Dihlabeng le tumme hape le ka ditlhatlhametsi. Tlhara ke moshemane wa mane Tlhabane. O masene hape o rata ho tseba tsohle.






Tlhara le batswadi ba hae ba ne ba dula haufi le letamo lena la Dihlabeng. Boholo ba baahi ba mona ba phela ka ho tjheha ditlhapi. Ba bang ba di rekisa ha ba bang ba tjhehela ho ja ka malapeng. Tlala e ne e swabile motseng ona wa Tlhabane.

Tlhara le yena o rata ho ba motjhehi wa ditlhapi. O hlola a kopa ntatae ka mehla hore a mo rekele dilope. Le ha ntatae a ne a le kojwana di mahetleng, o ne a dumela. Ntatae o ne a dumela ho di reka. Ka mehla o ne a hloleha mme a behe letsatsi le leng hape.





Mohla ntatae a mo reketseng dilope, o ile a thaba haholo. Bothata ke hore o ne a le boi ho ya a le mong letamong. Tihara a ya ho motswalle wa hae, Lehlokwa. Lehlokwa a hana ho ya le yena. A ya ho Ntaote. Ntaote a re yena ha a batle ho bona ditlhatlhametsi.


Ebe jwale o tla etsa jwang? O batla ho tjheha ditlhapi a thuse ntatae. Ntatae o rekisa ditlhapi mmarakeng. Sena o se batla ka pelo le moyo. Tlhara a iteta sefuba a ya a le mong letamong. A lahlela dilope tsa hae ka letamong. Ha a nahana hore jwale o tjehile tlhapi, a bona tlhatlhametsi e sesetsa haufi le yena.





A hopola taba tsa Ntaote. Kgele! A phutha dilope tsa hae, a baleha. A kgutlela hae a sa tjheha letho. Ntatae a botsa hobaneng a sa tla le tlhapi letsatsing la hae la pele. Tlhara a swaba ho bolela hore o balehile tlhatlhametsi. A re ha ho tlhapi e tlleng haufi le dilope tsa hae.

Letsatsing le latelang Thlara a tsoha ka matjeke hape. A tsohella metswalle ya hae ho ba qeka ho ya le yena letamong. Bona ba nna ba hana hape. Ba re ha ba batle ho atamela letamong. Ba baleha ditlhatlhametsi.





Tlhara o qakehile, o maqakabetsing. Naa o tla felehetswa ke mang? A le mong teng ho hang! Feela pelo e batla ho yo tjheha ditlhapi. O ipona e le mohwebi e moholo wa ditlhapi motseng ona.

Letsatsi le latelang a ya ho ntate Mahloko. A kopa ntate Mahloko ho ya le yena letamong. Ntate Mahloko a hloka bothata, a dumela. Tlhara a ikutlwa a thabile mme a ikemisetsa ho tjheha ditlhapi tse ngata.





Ntate Mahloko o ne a tseba letamo lena la Dihlabeng ka ntle le ka hare. A re ba ye lehlakoreng le se nang ditlhatlhametsi. Ntate Mahloko ke motjhehi wa kgale wa ditlhapi. Tihara a kokobela pelo ke mohato ona.

Ba akgela dilope tsa bona ba shebella.
Selope sa Tlhara ke seo se bonala se
tsitsinyeha. Hona ho bolela hore tlhapi e se e
le teng.





Ntate Mahloko a re Tlhara a phakise a hule, tlhapi e lomme. Tlhara a hula, a hula, a ba a ema ka maoto. Ho ile ha hlahella tlhapi e ntle e kgahlisang. Ntate Mahloko a nka tlhapi eo senepe. A ba a e kala, mme a re e kgolohadi.

Selope sa Ntate Mahloko le sona ke seo se tsitsinyeha. A potlaka ho se hulela ka ntle. Yena a hula, hwa hlahella letshwala. O thabile haholo hobane o rata mofuta ona wa ditlhapi haholo.





Le letshwala leo le lona a le nka senepe.
Letsatsing leo ba ya hae e mong le e mong
a nkile tlhapi ya hae. Tlhara a kena hae ka
mohobelo. Sefahleho sa hae se hlakile. A
bososela ntho e sa feleng.

Matsatsi a phomolo ya ntate Mahloko ha a fela, Tlhara a hlora haholo. A hlomoha ha a hopola bohlokwa ba ntate Mahloko ho yena. Jwale Tlhara o se a ya letamong a le mong.







Ka mehla ha a ile letamong, o kgutla a hlehleane ke ditlhapi. Lehlokwa le Ntaote ba rata ho mo kopa ditlhapi. Yena o a hana o re ba itlheke. O ba hopotsa hore ba ile ba hana ho ya le yena letamong.



Mekgwa e metle ke mamello, tlhompho le lerato ho batjhehi ba bang. Tlhara o qala sehlopha se matla sa batjhehi ba ditlhapi. Ditho tsa pele ke Ntaote le Lehlokwa le Ntatae. Ha a qhelele ntate Mahloko ka thoko.

Maoba mona Tlhara o tswa hlotha sekola ho mmampodi ya tummeng tikolohong eo. Maobane e ne e le tlhodisano ya selemo letamong la Dihlabeng. Ho ne ho kopane batjhehi ba hole le haufi.





E ne e se motho, e le boiyane letamong la Dihlabeng. Sehlopha sa Tlhara sa hapa kgau e akgang dikete tse hlano tsa diranta. Ntate Mahloko e ne e le e mong wa ditho tsa sehlopha sa Tlhara. Kajeno ba keteka tlholo ya bona ka thabo habo Tlhara.



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

